


Mmofra Twerε Kronkron
de reba



Noa ne
Nsuyire Kεσεε
no



Ɔtwerεfoo: Edward Hughes

Deε ɔyεε mfonini ahodoɔ: Byron Unger; Lazarus
Alastair Paterson

Ɔsamufoɔ: M. Maillot; Tammy S.

Nkyerεaseɛni: Kwasi Adomako

Deε ɔtotoo ho nneɛma: Bible for Children
www.M1914.org

©2023 Bible for Children, Inc.

Tumi krataa: Sɛ wontɔn nko ara deε a, wowɔ ho kwan sɛ
wotwe anaase wotintim saa ayεsɛm yi bi.



Na Noa ye obi a ɔsɔre
Onyankopɔn. Na nkaεfoɔ
no nyinaa tan Onyankopɔn a
wɔntie n'asεm. Da koro bi,
Onyankopɔn kaa anwanwasεm
bi. Onyankopɔn kaa kyereε


Noa sε, "Mεsεe saa
bɔne
wiase yi."



Onyankopɔn bɔɔ Noa kɔkɔ sɛ nsuyire kɛsɛɛ
bi rebɛfa wiase nyinaa. Ɔhyɛ Noa sɛ, "Fa
dua yɛ adaka, hyɛma a ne kɛsɛɛ bɛtumi
afa w'abusua ne mmoa bebree."

Onyankopɔn maa Noa ɛho
nhyehyɛɛ frenkyemm.

Na Noa nni
adaagye
kora!



Ɖye den ara nkurɔfoɔ
bedi Noa ho fɛw bere
ɔrekyere wɔn senti a
ɔrepam adaka no.

Noa kɔɔ
so pameɛ.


Ɖkɔɔ so
ara nso kaa
Onyankopɔn ho
asɛm kyereɛ nkurɔfoɔ.
Obiara antie.



Na Noa wo gyidie kɛsɛɛ.
Ɛwom sɛ na nsuo ntɔɔ
da deɛ, nanso ɔgyɛɛ
Onyankopɔn diiɛ. Akysɛ
na ɔwieɛ adaka a afei
wɔtena mu a ɛye yie.




Afei mmoa no baee. Ekuo bi wo ho a, Onyankopon de mu nson baee, ebinom nso, mmienu. Nnomaa akese ne nketewa, abopon nkumaa ne atenten nso nyaa kwan koo adaka no mu bi.




Σεσεε bere a Noa reka mmoa no ako mu
no, nkurofofo didii no atem koraa.
Wɔannyae bone a woye tia
Onyankopon. Wɔansre se
womma wonwura
adaka no mu bi.






Ne korakora,
mmoaa ne
nnomaa no
nyinaa baa mu.
Onyankopɔn too
nsa frɛɛ Noa sɛ,
"Mommra adaka no mu."
"Wo ne w'abusua." Noa, ne
yere, ne mma mmарima mmiensa
ne wɔn yerenom wuraa adaka no
mu. Ɛna Onyankopɔn too pono no mu!






Ena osuo no tɔɛɛ.
Nsubrane bi tɔ guu
asase so adaduanan
awia ne anadwo.



Nsuo yiri faa
nkuro ne nkrasee
so. Bere nsuo no teeε no, na
mmepo mpo hyehye nsuo ase.
Adeε biara a εhome biara wuiε.





Nsuo no reyiri no, na
adaka no te ani. Wohwe a,
na esum bewo mu pa ara,
ebi nso a, chinhimes, anaa
mpo sese na eye hu.
Mmom, adaka no bo Noa
ho ban firii nsuyire no ho.




Nsuo no yirii abosome num akyi no,
Onyankopɔn maa mframa a εwo adeε
bɔεε. Nkakrankakra, adaka no kɔsii
bepɔ Ararat so. Noa tenaa mu
adaduanan bio kɔsii sε nsuo
no twetweεε.



Noa soṃaa anene ne aborɔnoma ma wɔfaa adaka no mpoma mu pueee. Enam se wannya asase so baabi a nsuo nni ansi nti, aborɔnoma no san n'akyi baa Noa nkyɛn.





Nnawɔtwe akɔi no, san
so hwεε bio. Aborɔnoma
no san n'akɔi baεε a ngo
ahaban tua n'ano. Ne
nnawɔtwe soɔ no, Noa
hunuu sε asase so awo εfiri sε
aborɔnoma no
amma bio.




Onyankopɔn ka kyereɛ Noa sɛ bere aso sɛ
ɔfiri adaka no mu. Noa ne n'abusuafoɔ
ka bɔɔ mu buee mmoa no.



Noa ani so a
εβεσο δεε! Ωsii
afɔrebukyia somm
Onyankopɔn a
Ωgyee ɔne
n'abusua wɔ
nsuyire a ano ye
den no ho.






Onyankopɔn
hyɛɛ Noa bɔ
soronko bi. Ɔmfa
nsuyire ntua onipa
bɔne so ka bio da.

Onyankopɔn de
nkaedum kɛsɛɛ
bi Ne bɔhyɛ yi ho.
Nyankontɔn ne
Onyankopɔn
bɔhyɛ no ho
nsɛnkyerɛnneɛ.



Noa ne n'abusua no
hyε abrabo ase foforo wo
nsuyire no akyi. Berε bi akyi
no, n'asefoɔ hyε asase so
mma. Aman a wɔwɔ wiase
nyinaa ye Noa ne ne
mma asefoɔ.



Noa ne Nsuyire Kεσεε no

Αγεσεμ α εfiri Onyankorɔn ασεμ,
Twerε Kronkron no mu,


Wɔ

Genesis 6-10

"Wo nσεμ ano ma hann."

Nnwom 119:130





Awieeε



3



60



Saa Twere Kronkron mu ayese yi kasa fa yen Nyankoron
Nwanwafo a obo yen na ope se yehunu No no ho kyere yen.

Onyankoron nim se yeye nneema bone pii, de Ofe no bone no.
Bone ho asotwe ne owuo nanso Onyankoron do wo pa ara nti
Osoma ne Ba Barima koro, Yesu ma no bewu wo asennua no
so gyee wo bone ho asotwe. E na Yesu sore beye Oteasefo bio
besene ko Osoro Aheman mu! Se wogye Yesu di na wose no se
Omfa wo bone nkye wo a, Obeye. Afei Obeba abetena wo mu ama
wo ne No atena afebo.

Se wogye di se yei ne nokore no a, ka yei kyere Onyankoron:
Me Dofe Yesu, Megye di se woye Onyankoron, na wobeye onipa
wu me bone ho, na seesei Woda so te ase. Mesre Wo bra
m'abrabo mu na fa me bone kye me, sedge ebye a menya obra
foforo seesei, na da koro bi me ne Wo ako afebo. Boa me na
menye setie mma Wo na mentena ase mma Wo se Wo ba. Amen.

Kenkan Twere Kronkron no na wo ne Onyankoron nni
nkomm da biara! Yohane 3:16

